

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Tshivenda

Lambamai 2022 Khandiso 1

New investments prepare ground for jobs, growth



The fourth South African Investment Conference attracted new investment in renewable energy.

Allison Cooper

South Africa has already reached 95% of the five-year R1.2 trillion investment target set by President Cyril Ramaphosa four

years ago to bolster economic growth and stimulate employment.

President Ramaphosa confirmed this recently, at the 4th SA Investment Conference (SAIC), which reaffirmed SA as an attrac-

tive business, investment and tourism destination.

The conference secured a further 80 investment pledges, valued at R332 billion.

"With the pledges we have received today – and with cancellations and additions

we have heard about from investors in previous conferences – we have now taken the total level of investment pledged at the four investment conferences to R1.14 trillion," the President said.

"This means we are now only R60 billion short of our target. I expect that by next year we will not just reach our target – we will exceed it," he added.

New investment commitments

The SAIC commitments are impressive, not only in value, but also in the diversity of projects they represent, the President said.

Commitments were made by companies from South Africa, Belgium, Canada, China, Czech Republic, Finland, France, Germany, Ireland, Mauritius,

Norway, Pakistan, Sweden, Turkey, United Arab Emirates, United States and the United Kingdom.

The African Development Bank pledged R42.5 billion over the next five years, to support public and private sector investments in the priority areas of agriculture, renewable energy, transport, youth employment, health and vaccines manufacturing, among others.

"We know South Africa is bankable," said African Development Bank Group President Dr Akinwumi Adesina.

South African Breweries pledged a further R920 million into its Prospecton and Ibhayi breweries, ramping up its total commitment to R4.5 billion.

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:

ANDROID APP ON Google play Available on the App Store

Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshidimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 0083

Vuk'uzenzele

@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0103

FREE COPY NOT FOR SALE



"ZWINO NDI TSHIFHINGA TSHA URI ROTHE RI
SHUMISANE HU U HULISA VHO NELSON
MANDELA NA U FHAFA AFRIKA TSHIPEMBE
LISWA LA KHWINE LA VHATHU VHOTHE."

#SendMe

KHA VHA ITE URI VHUMATSHELO HAVHO VHU SHUME KHWINE
RI GUDA KHA VHO MADIBA



Khothe yo khetheaho i khou zwi sumbedzisa uri nangoho vhugevhenga a vhu badeli

Allison Cooper

Nga tshifhinga tsha
Imbizo ya Phresi-
dennde ine ya kha
di tou bva u fariwa zwe-
nezwino fhała Mahikeng,
vhadzulapo vho fhamba-
naho vho sumbedza u
vhilaedzwa nga u ongolo-
wa ha nndwa ya u fhelisa
zwiito zwa vhuada. Vho
mmbudza mafhungo a fa-
naho na e nda vha ndo no
di a pfa u bva kha zwińwe
zvitshavha zwo fhamba-
naho u mona na shango
ane a vha a uri vhahu-
mbulelwa vha zwiito izwo
vha a ɖivhea, nga maand̄a
ngauri vha a ʈongisa
masheleni e vha a wana
nga ndila ya vhugevhe-
nga.

Fhedzi tshanda tsha
mulayo ndi tshilapfu. Avho
vhe vha tswela muvhuso
vha nga vha vha tshi hu-
mbula uri a vha nga wanali.
Fhedzi zwiito zwavho zwi
do bvela khagala liñwe
duvha, hu sa sedzwi uri ndi
vhonnyi nahone vha nga vha
vhe kha maimo afhio

Vha ḍo zwi ḫivha uri vhu-
geyhenga a vhu hadeli

Kha fhungo ḥeneli, tshiñwe
tsha zwiñthavhane zwashu
zwi shumaho zwavhuđi
vhukuma kha nndwa ya u
lwa na zwiito zwa vhuada
khathihi na zwa u dzhe-
nelela ha vhathu vha nnđa
kha mafhungs a muvhuso,
ndi Khothe yo Khetheaho
ya Tshiimiswa tsha zwa
Thodisiso dzo Khetheaho
(SIU), ye nda i vhumba nga
ñwaha wa 2019.

Khothe iyi i ḥetshedza
khaṭhulo kha milandu
ye ya hwedzwa nga vha
SIU hu tshi itelwa uri i

sengiswe nga murahu ha
musi vho no khunyeledza
thodisiso dzavho. Haya ndi
one maitele e a ita uri zwi
konadzee u vhuisa murahu
nga u ḫavhanya masheleni a
muvhuso khathihi na ndaka
dza muvhuso dze dza vha
dzo lozwea nga mulandu
wa zwiito zwa vhuad̩a, zwe
hezwi zwa thusa kha u tinya
tshilengo tshine tsha dzulela
u vha hone kha dzikhothe
khulwane hune kanzhi vha
SIU na vhone vha wanala
vha tshi tea u tou lindela
tshifhinga tshavhō tshi tshi
swika tsha uri milandu
yavho i sengiswe u tou fana
na vhañwe vhavhigi vha
milandu.

Vha SIU vha nga ita
khumbelo ya ndaela ya
khothe ya u tsireledza ndaka
uri dzi si shandukiswe
khathihi na u vha vho fara
ndaka dzenedzo vha tshi
itela u thivhela uri hu si vhe
na iñwe ndozwo hafhu kha
Muvhuso. Hezwi ndi zwa
ndeme musi ho sedzwa uri
vhaiti vha zwiito izwi vhane
vha khou humbulelwa
kanzhi vha a swika hune vha
ita zweþhe zwine vha nga
kona u pfulusa, u dzumba
kana u bvisa madzinani
avho masheleni ayo e vha
a wana nga ndila ya zwiito
zwa yhuada

A zwi vhuyi zwa kanganisa uri heyi Khothe yo Khetheaho yo disa tshanduko khulwane. U tou bva tshe ya vhumbiwa, heyi Khothe yo Khetheaho yo kona u vhuisa murahu masheleni a linganaho R8.6 bilioni u bva kha dzikhonzhiraka dze dza vha dzi siho mulavoni.

U itela uri nndwa ifhio
na ifhio ya u lwa na zwiito

zwa vhuaða i vhonale i tshi
khou aŋwa mitshelo, zwa
u tou farwa fhedzi na u
sengiswa ha zwigevhenga a
zwo ngo lingana.Masheleni
e vha a wana nga ndila
ya vhugevhenga a tea u
vhuiswa murahu. Masheleni
ane a khou tswiwa ndi a
vhadzulapo nahone a tea
u shumiswa kha u swikela
thodea dzavho.

Khothe yo Khetheaho i kha ɖi tou bva u ɳea ndaela khamphani mbili dza u fhaʈa ya uri dzi vhuise mbuelo ye dza i wana u bva kha khonʈhiraka dza masheleni a linganaho R40 milioni dza u akha ɖaraʈa fhaʈa mukanoni wa Beit Bridge. Hezwi zwe ɖa nga murahu ha ʈhodisiso dze dza itwa nga vha SIU dze dza wanulusa zwiito zwinzhi zwa vhuada zwine zwa katela na u badelwa ha khamphani phanɖa ha musi dzi tshi thoma u shuma nga Muhasho wa Mishumo ya Muvhuso na Themamvele-dziso.

Kha vhege dzi si gathi dzo fhiraho fhedzi, Khothe yo Khetheaho yo sengulusa ya dovha hafhu ya thudzela thungo khon̄thiraka dze dza avhelwa nga n̄dila i songo teaho nahone dzi siho mulayoni dla masheleni a fhiraho R100 miljoni a elanaho na zwa u rengwa ha zwishumiswa zwa u ditsireledza kha dwadze la COVID-19.

Khothe yo khetheaho yo
dovha hafhu ya kona u
vhuisa murahu masheleni
u bva kha vhalangi vha-
hulgane vha mabindu a
muvhuso vhe vha ita zwa
mabindu nga ndila i songo
teaho. Sa tsumbo, riwaha
wo fhelaho, muñwe we

a vha e muhulwane wa Transnet o ḥewa ndaela ya u badela murahu masheleni a linganaho R26 milion i e a ḥo a wana nga u vha mufaramikovhe kha feme ya zwa vhuinzhinire ye ya vha i tshi khou shumisana na Transnet nga tshifhinga tsha musi a tshi kha di vha mushumi wa tshothe wa henehfo.

Vha SIU vho kwamana na vha Khothe yo Khetheaho kha milandu i re na tshivhalo u itela uri vha lengise zwa dzimbadelo dza mbuelo ya phentsheni musi hu tshe ho lindelwa mawanwa a ^{thod}isiso dzavho kha vhashumeli vha muvhuso vhane vha kwamea kha zwiito zwa vhuad̩a ha zwa masheleni kana zwa u shumiswa ha masheleni nga ndila i sa vhuedzi khathihi na nga ndila ine a vha o tambisea.

Milandu ine ya vha fhasi
ha Khothe yo Khetheaho
i sumbedza uri hu kha di
vha na mushumo munzhi
une wa tea u itwa u itela u
khwafhisa zwa mavhusele
na vhulanguli vhukati ha
masia oþhe a mavhuso.
Milandu iyi i sumbedzi-
sa hafhu uri hu na
vhutudzeþudze vhuhulwane
kha vhaofisiri vhahulwane
khathihi na u kundelwa
havho u tevhedza milayo
na maitele ane a langa zwa
kurengele kwa thundu na
tshumelo kha muyhuso.

Ndo no di amba tshifhi-
ngani tsho fhelaho uri
nndwa iyi ya u lwa na zwiito
zwa vhuadə i do kondə
nahone zwi ḋo dzhia tshi-
fthinga u tandulula netiweke
dza thikhedzo ya zwiito zwi
songo daho dzine dzo no tou

toka midzi.

Ndo dovha hafhu nda
ombedzela uri ri khou
tea u lwa na zwiito zwa
vhuad̩a vhune ha bvelela
kha sekithara dla phurai-
vethé nga nungo dzoñhe
ngauri kha mushumeli
muñwe na muñwe wa
muvhuso ane a takalela zwa
tshandanguvhoni, hu vha hu
na ramabindu ane o ñiimisela
u badela masheleni eneo a
tshandanguvhoni.

Hovhu vhushaka ha zwiito
zwa vhuada ho fhungudza
vhukoni ha muvhuso ha u ita
mushumo wawo wo teaho.
Ho kanganyisa ndinge-
dzo dza muvhuso dza u
netshedza ndondolamutakalo
ya maimo a ntha, u netshedza
madi o kunaho khathihi na
u vhona uri hu khou vha
na ndisedzo ya fulufulu i sa
khauwi kha zwitshavha na
kha mabindu.

Fhedziha, sa zwe Khothe yo
Khetheaho ya sumbedzisa,
ri khou disa tshanduko nga
zwi^ñuku. A zwi khou tou
guma fhedzi kha u farwa na
u sengiswa ha zwigevhenga,
zwigevhenga zwenezwo zwi
vho tea hafhu u dovha zwa
dzhielwa na masheleni e zwa
a wana nga nd^ñila ya vhuge-
vhenga.

Hu kha di vha na lwendo lulapfu lune ra tea u lu tshimbila nahone hu kha di vha na masheleni manzhi a muvhuso e a tshwiwa ane a kha di tea u vhuiswa murahu.
Fhedzi vha tshiimiswa tsha SIU na vha Khothe yo Khetheaho who no ita mushumo wavhuđi u swika zwino nahone ndi na fulufhelo la uri hu kha di do vha na mvelaphanda khulwane ine ya do swikelwa kha miñwedzi na miñwaha i daho.

President Cyril Ramaphosa has described his Presidential Imbizo in the North West province as a success after holding a fruitful session with community members.

The imbizo was held recently in Mmabatho Stadium in the Ngaka Modiri Molema District Municipality where scores of residents had gathered.

President Ramaphosa interacted with people and listened to their experiences of daily life in the province, service delivery challenges as well as their initiatives and solutions to improve socio-economic conditions.

The President was flanked by a number of his Cabinet Ministers, including Minister of Transport Fikile Mbalula, Cooperative Governance and Traditional Affairs Minister Nkosazana Dlamini Zuma, Employment and Labour Minister

President concludes North West Imbizo on a high note



Thulas Nxesi, Minister in the Presidency Mondli Gungubele, Minister of Tourism Lindiwe Sisulu, Social Development Minister Lindiwe Zulu and Mineral Resources and Energy Gwede Mantashe, among others.

The President told the community members that he had heard their cries and that government will be focusing more on ser-

vice delivery.

"We had a very fruitful session with the community ... the residents were able to raise their concerns and complaints but they also put suggestions forward, and what we need to do better, so I found it very enriching.

"We are going to be focusing more and more on service delivery. Many of the issues that were raised

were of a service delivery nature, there was so much enthusiasm that nearly all of them wanted to speak," the President said.

President Ramaphosa said it had been great to hear people speaking openly and freely as this is what enriches democracy.

The Imbizo also provided an opportunity to inspire new thinking, different ideas, and suggestions on how to fix the challenges that exist.

"I am grateful that the Ministers were present and were able to respond to many of the issues that have been raised."

He said the District Development Model was moving into top gear. "We

are going to be utilising it more and more so that as the government we stop working in silos, we must work together in an integrated way.

"I am very pleased that most of the replies that were given here are a clear demonstration that we are now becoming more and more integrated and we are going to address the challenges that our people have faced."

The President told the community members that government will focus more on service delivery and the Ministers would return to the area with a number of programmes focusing on what needs to be done.— Snews.gov.za

Zwine vha tea u zwi ɖivha nga ha tshifakhole

Vhunzhi ha vhathu vha re na tshifakhole vha nga kona u tshila vhutshilo havhuđi arali vha tshi khou dzia dzilafho ɻavho nahone vha tshi khou kona u langa nyimele yeneyo nga ndila yavhuđi.

U ya nga Dokotela Vho Nhlakanipho Gumede, Mulangi wa zwa Dzilafho kha Tshumelo dza zwa Mishonga fhaļa kha Vhuongelo ha Dzingu ha Harry Gwala vhu re ngei Pietermaritzburg, tshifakhole a si u kanganyisea muhumbuloni, vhulwadze kana u vhaisala nahone a tshi pfukeli.

Vho ɻalutshedza uri tshifakhole ndi nyimele ine khayo ha vha na u kanganyisea ha kushumele kwa vhuṭaledzi ha kha maluvhi na kha muvhili wothe hune kanzhi ha wanala hu tshi sokou vha na u vhuya hafhu ha episoudi dza tshikhapikhapi dza u thithisea ha zwipfi, u dzidzivhala kana u vinyukana zwine hezwi zwa elana na u sa shuma zwavhuđi ha thakhuso ya vhuṭaledzi vhune ha isa mulaedza kha

maluvhi.

Maluvhi a na tsiki dza vhuṭaledzi ha dzibilioni (vhuṭaledzi) dzine dza davhidzana nga u shumisa thakhuso dza vhuṭaledzi na zwipfi. Arali hu tshi nga vha na thakhuso ya vhuṭaledzi vhunzhi nga tshifhinga tshiṭuku lune zwa fhedza nga u khakhisa mashumele o teaho a tsiki dza vhuṭaledzi, zwi nga vhanga uri hu vhe na u dzidzivhala.

"U dzidzivhala luthihi a zwi ambi uri muthu u na tshifakhole. Thaṭhuvho yo teaho nga dokotela ndi yone ine ya tea u khwaṭhisedza arali zwo ralo," vho amba ngauralo.

U ya nga vha Epilepsy South Africa, 80% ya vhathu vha re na tshifakhole vha nga kona u langa u dzidzivhala havho nga u shumisa mis-honga.

Zwivhangi na u dzidzivhala

Tshivhangi tsha tshifakhole kha vhathu vhařwe na vhařwe vha rathi u bva kha vha fumi a tshi ɖivhei. Ngeno kha vhařwe vhathu vha swikaho 40%, nyimele iyi i

nga vhangwa nga u hvhalo kha ḥoho, u hvhalo nga tshifhinga tsha musi muthu a tshi bebwa, u shumisa zwikambi na zwidzidzi-vhadzi nga ndila yo kalulaho, u aluwa kana u thithisea ha sisteme ya tsukanyo kana u sa dzudzanya zwavhuđi muvhilini.

Dokotela Vho Gumede vho amba uri tswayo na tsumbadwadze dza tshifakhole dzi a fhambana nahone dzi nga ɖivhonadza nga ndila dzo fhambanaho dzine dza katela u dzidzivhala lwa tshifhinganya na mirađo ya oma (petit mal) lune muthu a kundelwa na u tsukunya

nahone a sokou zwondolola fhethu huthihi; u dzidzivhala ha musi muthu o oma mirađo nahone a tshi khou tsunda (grand mal), hune kanzhi ha thoma nga u oma mirađo ya muvhili phađa ha musi muthu a tshi wela phasi a thoma u tsunda; khathihi na u dzidzivhala hune ha thoma kha tshipiđa tshiṭuku tsha maluvhi hune ha tevhelwa nga u xelewla nga muhumbulo.

Uhu u dzidzivhala lwa tshi-

fhanganya lune na mirađo ya oma (petit mal), ndi hune ha tou dzhia fhedzi mithethe i si gathi nahone muthu onoyo a nga di fhedza a songo zwi ɖivha uri o vha o dzidzivhala. Musi muthu o ɻhaselwa nga u dzidzivhala ha u oma mirađo nahone a tshi khou tsunda (grand mal), muthu onoyo a nga vhonala e na muvhala mudala u mona na mulomo wawe, une muvhala wonoyo wa ngalangala musi muthu uyo a tshi vho kona u fema zwavhuđi hafhu. U dzidzivhala ha musi muthu o oma mirađo nahone a tshi khou tsunda (grand mal) hu dzia minete i si gathi.

"Kha vha tsireledze uyo muthu uri a si swike hune a hvhalo nga u bvisela kule zwithu zwi re heneffo tsini nae khathihi na u kuvhatedza ḥoho yawe. Vha songo khakhisa u raharaha hawé kana vha dženisa tshithu mulumoni wawe. Kha vha mu thusé uri a feme zwavhuđi nga u mu ladza nga lurumbu musi u dzidzivhala hu tshi fhela. Kha vha dzule na muthu uyo u vhuya u swikalo a tshi dzivhuluwa lwa

tshořhe."

Nga tshifhinga tsha u dzidzivhala hune ha thoma kha tshipiđa tshiṭuku tsha maluvhi ha fhedza nga u tevhelwa nga u xelewla nga muhumbulo, muthu uyo a nga vhonala a tshi nga o dađa, o kanganyisea kana o kambiwa. Vhathu avho vha nga dovha hafhu vha ita zwithu zwithihi lunzhilunzhi, u fana na u sokou kokodzeka kanya zwiambaro zwavho. "Kha vha bvisele kule zwithu zwi re khombo nahone vha mu dedengedzele kule na zwithu zwine zwa nga mu hvuhadza. Kha vha ambe nae vho dzika nahone vha ite uri a pfe o vhofholowa," hu amba Dokotela Vho Gumede.❶

* Aya mafhungo vho a netshedzwa nga vha Muhasho wa Mutakalo wa ngei KwaZulu-Natal.

U wana mafhungo nga vhuđalo nga ha tshifakhole, kha vha dalele webusaithi ya Epilepsy SA ine ya vha <https://epilepsy.org.za> kana vha dalele tshiimiswa tsha zwa ndondolamutakalo tshi re tsini na hune vha dzula hone uri vha wane thuso.